


Di Boloke Mme o Ithute ka Tsone

Segolola, e mene fa gare mme o e boloke



KARATAYA JOSIA BAEBELE

18



DIPOTSO

- A.** Josia o ne a nna kgosi a na le dingwaga di le ____ mme a busa ka dingwaga di le ____.
- B.** Ke baporofeti bafe ba babedi ba ba neng ba nna le tlhotlheletso e e molemo mo go Josia?
- C.** Moperesiti o ne a fitlhela eng mo teng ga tempele fa Josia a ne a laetse gore badiri ba baakanye 'ntlo ya ga Jehofa'?

98 C.E.

Go kwalwa ga bulka ya bofero ya Baebele

1 C.E.

O ne a tshela mo e ka nngang ka 650 B.C.E.

4026 B.C.E.

Adame o a bopiwa



O ne a senya ditshwantsho tse di thetsweng tse di neng di le mo metseng ya ditso tseno.
—2 Ditiragalo 34:6, 7.

Nafetali
Manase
Eferaima
Simeone

JOSIA

DINTLHA KA GA GAGWE Le fa rraagwe e bong Amona a ne a le bosula, Josia o ne a dira “se se siameng mo matlhong a ga Jehofa.” (2 Ditiragalo 34:2) O ne a tlhopha go reetsa batho ba ba ratang Modimo go na le go reetsa ditsala tse di bosula. Boikokobetso jwa gagwe le go anaanela kobamelo ya boammaaruri go ne ga dira gore a amogelwe ke Modimo.—2 Dikgosi 22:19; 23:24, 25.

DIKARABO

- A.** 8, 31.—2 Ditiragalo 34:1.
- B.** Jeremia le Sefania.
—Jeremia 1:1, 2; Sefania 1:1.
- C.** “Buka ya molao wa ga Jehofa,” e e kwadi-lweng ke Moshe.—2 Ditiragalo 34:14-18.